بسم الله الرحمن الرحيم

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

SECRETARIAT OF DHIDHDHOO COUNCIL, NORTH THILADHUMMATHI ATOLL

ސެކްޝަން 1 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

1	**ބީލަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު**	
1.1	އިޢުލާން ނަންބަރު	**(IUL)251-MS/251/2023/94**
1.2	އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚު	19 ޑިސެންބަރު 2023
1.3	މަސައްކަތް	ހއ. ދިއްދޫ މަސްޖިދުއް ރަޙްމާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް
2	**ބީލަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު**	
2.1	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް: ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18)ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.	
2.2	ބީލަން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް ބަލާނެ ކަންތައް ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މުއްދަތާއި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކަނޑައަޅާ ގެންގުޅޭ ބަދަލެއް ފުރިހަމަނުވާ އެވެލުއޭޝަން (އަގު/މުއްދަތު) ގެންގުޅެނީއެވެ. މިގޮތުން ގެންނަ އެވެލުއޭޝަންކްރައިޓީރިއާ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅާގެ ބައެކެވެ. އަދި އަ އަގު/މުއްދަތު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުފަންތީގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.	
2.3	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނުން ފޯމެއްގެން ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށްގެންނެވެ. ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން އޮންނާނީ 20 ޑިސެންބަރު 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 03 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އާ ހަމައަށެވެ.	
2.4	ޕްރީބިޑް މީޓިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 07 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:45 ގައި ދިއްދޫ މަސްޖިދުއް ރަޙްމާގެ ކޮމްޕައުންޑުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅާއިރުވާ މަޢުލޫމާތުން ނުވަތަ އިތުރުން ސާފުކުރަން ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބީލަމާގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ވާނަމަ 08 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން info@hadhidhoo.gov.mv އީމެއިލްއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނެއެވެ.	
2.5	ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅަންވީ ތަނާއި ސުންގަޑި ތަން: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: ހެނދުނު 11:00 ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތުގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން ހަމަޖެއްސިފައިވާ ތާރީޚާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެ ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެންއަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 11:00 ގައެވެ.	

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ބީލަން ބައިވެރިވުމާއި ހުށަހެޅުން	3
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ބައިވެރިވާންވާނީ ބީލަމާއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާ (ނަމޫނާއެއް ދީފައިވާނަމަ) އާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ބަހުންނެވެ.	3.1
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖުމްލަ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީއާ އެކު އެކަށައަޅައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.	3.2
އެންޓަރޕްރައިސް ރަޖިސްޓްރީ/ކޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ކޮންމެ ބިޒްނަސްއެއްގައި ބީލަންބައިވެރިވާ ސާޓިފިކެޓް ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައެއްގެ ދަށުގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކެވެ. މިގޮތުން އަމަލުކުރަން ނުވާނަމަ އިޢުލާނުގައި ބީލަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާލެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ޖީއެސްޓީގެ ކޮންމެ ބަޔާން ބިޒްނަސްގައި ނަންބަރު ޖަމާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބައިއެއް ކުރަންވާނެއެވެ.	3.3
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ވަކިން އެނގޭނޭގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތު ޖަހާ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.	3.4
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު އެންމެކުޑަމިނުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.	3.5
ހުށަހަޅާ އަގު އަދި މުއްދަތު ވަކިން އެނގެން ނެތްނަމަ އެ އެސެސްމަންޓް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.	3.6
ބީލަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ.	3.7
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ބައިތަކުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބީލަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާ މަސައްކަތް ބީލަން ފޮނުވާފައިވާ ތަން ކުރެވުނު ބަލާ އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ބައިތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި ހިސާބުތައް ނުވާ ނަމަ އެބައިތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	3.8
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ އެ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި މުއްދަތާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކުށެއް ކުރާފައިވާ ނަމަ ކައުންސިލުގެ ރިކޯޑުތަކުގައި އެބައިގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިނަމަ އެ ފަރާތުގެ ބީލަން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ބަލައިނުގަނެ ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.	3.9
އެންޓަރޕްރައިސް ރަޖިސްޓްރީ ހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮންފިއުމް ކުރާ ފަރާތަކުން ނޫނީ ބީލަން ހުށަހަޅަން އެނގެނީ ފަރާތަށް އެތައް ކަމެއް ފަރާތްތަކުން ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަކުން އެނގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.	3.10
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް ނަން ޖެހުމަށްފަހު، ދިއްދޫ އިމާރާތް މަސްކިތުގެ ފާރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުކުރުން އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)251-MS/251/2023/94 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް އޮފް ދި ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ	3.11
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުޅުވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހާއި ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.	2.12
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި	4
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (އެންޓަރޕްރައިސް ރަޖިސްޓްރީ / ކޮޕަރޭޝަން) ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް (އިޢުލާން ކުރިއްޔާ ދުވަހުގެ ކުރީ ބޭންކް ބެލެންސް އެނގޭގޮތަށް) ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް/ވަނަވަރު ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރި ތާރީހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ) މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން މި ކަރުދާހުގެ އެނެކްސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް	4.1
ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ބީލަން ހަވާލު ކުރުން	5
ބީލަންތައް ވަޒަން ކުރުމުގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ބަރާބަރުކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.	5.1

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ސެކްރެޓޭރިއޭޓް އޮފް ދި ދިއްދޫ ކައުންސިލް
ޝާރިއުލް އަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންކޮމިޓީން ޝަރުޠު ހަމަވާ ބީލަންތައް ބަލާނެއެވެ.	5.2
ބީލަމެއް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ސެކްޝަން 2 ގައިވާނެއެވެ.	5.3
ބީލަން ހަވާލުކުރާނީ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބީލަން ހަވާލުކުރާނީ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ.	5.4
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތަކަށާއި ކާމިޔާބު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.	5.5
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުން އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.	5.6
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ނިންމުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ އެންމެ މަތިން ފެށިގެން ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަން ...	5.7
ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ	6
ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/250000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދޫކުރާ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެކުލަވާލާނެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ،	6.1
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު : 10,000.00 ރުފިޔާ	6.2
ބީލަން ކާމިޔާބު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެނަމަ ބީލަން ނިމުމަށްފަހު 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.	6.3
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ... ބީލަން ކާމިޔާބު ފަރާތުން ... ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.	6.4
ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/250000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދޫކުރާ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އެކުލަވާލާނެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 3 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.	6.5
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ... ބީލަން ... ، ... ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.	6.6
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ 10%	6.7
އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ	7
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ބީލަމުގެ އަގު -/250000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމައެވެ.	7.1
އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	7.2
އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދޫކުރާ ގެރެންޓީއެއް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އެކުލަވާލާނެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 4 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.	7.3
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ މަސައްކަތުގެ ... ނުވަތަ ... ހުށަހަޅާ ... ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.	7.4
ތަކެތި ގަތުމަށް ބީލަންތަކުގައި 15% އަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ލިބޭ އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.	7.5
ޑިލެމަށް ކުރާގެ ޖޫރިމަނާ އަދަދު	8
އެގްރީމެންޓްގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމުނަމަ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.71 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.	8.1

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީ.އޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

8.2	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކުރެވިފައިވާ ނަގާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށްނަގާ މަސައްކަތް ދޫކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
8.3	ބިޑާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.17 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމަލެއް ބިޑުވެރިން ކުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އިދާރާއިން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
9	މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި މަސައްކަތު ބެލުން
9.1	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބެލުން މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބިލާއިގުޅިގެން މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު"އާ އެއްގޮތަށެވެ.
9.2	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބެލުން ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބިލުން އިޢުތިރާޟު އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބިޑުވެރިޔާ މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ފޯމު- ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.
9.3	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބެލުން ހުށަހެޅުމުން މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު ނިންމައި، މަސައްކަތު ނިންމުމުގެ ލިޔުމުގައިވާ މަސައްކަތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބިލުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލަށް ނޫ ޖަވާބު ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެމަސައްކަތު ފައިސާތަކަށް ނުނިމިނުނުގެ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ނުވާނެއެވެ.
9.4	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުން ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބެލުން ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލަށް ނޫ ޖަވާބު ލިބުނު ހިސާބަށް ނުވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ ބިޑުވެރިޔާ ބިލުގެ މަސައްކަތު އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި"ބިލުގެ މަސައްކަތު އަލުންބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ފޯމު - އެޕީލް މަރުޙަލާ" PR-16 ފޯމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
10.	މަސައްކަތް ކުރާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުން
10.1	މަސައްކަތުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާރކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު		
1. އަގު	ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 90	90
2. މުއްދަތު	ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 10	10
ޖުމްލަ		100

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯނު: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ސެކްޝަން - 3

ހއ ދިއްދޫ މަސްޖިދުލް ރަހްމާނުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތާއި ހ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު

ނަންބަރު	މަސައްކަތް
1	މިސްކިތުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން (މިހްރާބުގެއާއި އެކު) ސީލިންގެ މިންތައް : އުތުރު 31 ފޫޓް 7 އިންޗި ދެކުނު: 31 ފޫޓް 09 އިންޗި ހުޅަނގު / އިރުމަތި : 47 ފޫޓް 7 އިންޗި (މައި މިސްކިތުގެ އަކަފޫޓް : 1522 މިހްރާބުގެ : އިރުމަތި/ ހުޅަނގު : 9 ފޫޓް 2 އިންޗި ދެކުނު / އުތުރު : 9 ފޫޓު 2 އިންޗި މިސްކިތުގެ ސީލިން އަޅާއިރު މައި މިސްކިތުގެ ސީލިން 03 ބައިކޮށް ބައިކުރުން މެދު ބައި މިހާރު ހުރި ގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެފޫޓް އުސްކުރުން އަދި މި ބަދަލާއިއެކު ފަންކާ އަދި ލައިޓް ވެސް (ސީލިންގ ދުރުބައިން ހަރުގަނޑަށް އެޖަސްޓްކުރުން)
2	މައި މިސްކިތުގައި ހުރި ފަންކާތަކުގެ އަދަދު : 15 (އުސާ ބްރޭންޑްގެ) އަލުން ބްރޭންޑް ނިއު ފަންކާ ހަރުކުރުން
3	މިސްކިތުގެ ފެންވާމަތީގައި ހުރި 04 ފަންކާ (އުސާ ބްރޭންޑްގެ) މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ފެންދޮރުގައި ހުރި 02 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން (އުސާ ބްރޭންޑްގެ) މިސްކިތުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ފެންވާގައި ހުރި 04 ކަނޑިގެ ދޮރުގެ މަތި ކައިރީގައި ހުރި ހަވާކޮޅުތަކުގައި ހުރިތަންތަން ރަނގަޅުކުރުން (އެއަރ ކަންޑިޝަނުގެ ވައި ބޭރުވާތަނެއް) ދޮރާއި ދޮރުފަތްތަކުގައި ދަވާދު ލުން (ރަނގަޅަށް ދަވާދު ކަހާފައި ކާބޮއް ޖެހުމަށް ފަހު)
4	މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ބަދަލުކުރުން (މުޅި ނެޓް ވާރކް)
5	މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ސްވިޗްކަރު ތަޅު ބަދަލުކުރުން
6	މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތު ފެންގޭގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ސަލަރިތައް (ކޮންވަސްޓަރއް) އަލުން ހަރުކުރުން (ހުރުކަލައިގެ އިރުން ހުޅަނގަށް : ފުރަތަމަ 1- އުސްމިން 6 ފޫޓް 5 އިންޗި 2- ދިގުމިން 10 ފޫޓް 10 އިންޗި އިރުން ހުޅަނގަށް : ދެވަނަ 1- އުސްމިން 6 ފޫޓް 5 އިންޗި 2- ދިގުމިން 11 ފޫޓް 11 އިންޗި އިރުން ހުޅަނގަށް : ތިންވަނަ 1- އުސްމިން 6 ފޫޓް 5 އިންޗި 2- ދިގުމިން 12 ފޫޓް 7 އިންޗި
7	މިސްކިތުގެ އެތެރު ފަރާތުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުން : އުސްމިން 7 ފޫޓް ވަށައިން 135 ފޫޓް މިސްކިތުގެ ބޭރު ފަރާތުގެ ފާރުގައި ކުލަލުން : އުސްމިން 9 ފޫޓް ވަށައިން 135 ފޫޓް މައި މިސްކިތުގެ އެތެރު ފަރާތާއި އަދި ބޭރު ފަރާތުގެ ފާރުގެ އަކަފޫޓް 2160

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީ.އޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯނު: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

8	މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ އަތިރި އުތުރު ފަރާތުގެ ފެންގޭގެ ފާރުގައި ކުލަލުން (ދޮރު ފަރާތުގައި) ދިގު : 93 ފޫޓު އުސް : 3.3 ފޫޓު އަކަފޫޓު : 618
09	ފެންގޭގައިހުރި ދޮރަކުގެ ތަނބުތަކުގައި ދަވާދުލުން 10 ތަނބު (6 ފޫޓު 04 އިންޗި / އުސްމިން)
10	މިސްކިތް ވަށައިގެންހުރި ކުޅަ ދުރުތައް : 4 ކަނޑީގެ 6 ދުރު ދުކަން ފަރާތުގައި 03 ދުރު 4 ކަނޑީގެ (އެޑްރާއި ބޯރުގައި ދަވާދުލުން) 18 ފަޅި ދުރުފަތް ދަވާދު ލުން ކަނޑިތަކާއި އެކު (ދަވާދު ތަނަގަނޑަކަން ކަހާފައި)
11	މިސްކިތުގެ ދުކަން ފަރާތުގެ ފެންގާއި ކުލަލުން : ވަށަމިން 106 ފޫޓު އުސްމިން 6 ފޫޓު އަކަފޫޓު : 828 (ދުކަނުފަރާތުގެ ދޮ ފަރާތުގެ ބޯރު ފާރު ހިމެނައިގެން)
12	ދުކަން ފަރާތުގެ ފެންގޭގެ ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން : ދިގު : 32 ފޫޓު ފުޅާ : 20 ފޫޓު އަކަ ފޫޓު : 640
13	މިސްކިތުގެ ހަރުއަމަ ފާރުގައި ކުލަލުން : (ތަނަގަނޑު ކުލަކާފައި ސާފު ކުރުމަށްފަހު) ވަށަމިން (ހަތަރު ބައިގެ) 400 ފޫޓު އުސްމިން : 4.3 ފޫޓު އަކަމިން : 3440 އަކަފޫޓު (އެޑްރާއި ބޯރުގެ)
14	މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނަގުން : 1- ފެންމަގާއި ބެހޭގޮތުން ހަދާފައި ހުރި ފައުންޑޭޝަން ނެގުން : ގައަމިޖެހި ގައި 6.5 ފޫޓު ، ވަށަމިނުގައި 20.4 ފޫޓު އަދި އުސްމިނުގައި 1.6 ފޫޓު ހުރި 2- މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގައިހުރި 02 ކުލުހަން ނަގުން އަދި ކުލުހަނުތައް ބަހައްޓާފައިހުރި ފައުންޑޭޝަން ނަގުން : ފައުންޑޭޝަނުގެ ބޮޑުމިން : 16.6 ފޫޓު ދިގު އަދި ފުޅާ : 8 ފޫޓު
15	މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ފާހާނާގައި ކުލައާއި ދަވާދު ލުން : އުސްމިން 10 ފޫޓު ވަށަމިން 77 ފޫޓު ޖުމްލަ ފާރުތަކުގެ އަކަފޫޓު 1740 ފާހާނާގެ ސީލިން : ދިގު 25 ފޫޓު ފުޅާ 10 ސީލިންގެ އަކަފޫޓު : 250
16	މިސްކިތުގެ އިސްކޮޅު ބަރީގެ ކުޅަ ފުރާޅުގެ ދަނގަނޑު ހުޅިތަކުގައި ދަވާދުލުން : 14 ތަނބު (5.5 ފޫޓުގެ) 14 ބަންދު ހުޅި
17	މިސްކިތުގެ އިސްކޮޅު ބަރީގެ ކައިރީގައި ހުރި ގައުތަށް ތަނަގަނޑުކަރުން (ބިންގަނޑު ލެވެލްކުރެވޭ އަދި ގައު ތަކެތިގައި ދަވާދުލުން) ޖުމްލަ : 160 ގައު

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

18	މިސްކިތުގެ ވަޅުގެ ވަށައިގެން އަޅާފައިވާ ތަޅުންގަނޑު އުވުން (މިހާރު އޮތް ތަޅުންގަނޑު ނެގުމަށްފަހު) މިސްކިތުގެ ވަޅުގެ މަތިގަނޑު އުވުން (ފުރިން ބައިކޮޅު ، ކޮންކްރީޓް އެއްކޮށް ހުރިވަގުތަށް)
19	މިސްކިތުގެ ދޮރު ގޯޅިގެ (އިރުމަތީ އަތިރި ދުވާރު ފަރާތުގެ) ގޭޓްބަން ހަރުކުރުން ، މިސްކިތުގެ ހަތަރުކަނަށް ފާރާއި އިންވެގެން ކޮބަޔާ އަދި ، އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ފާހާނާއިން ކަރަންޓް ނަގައިގެން ފަރުމާކޮށް ކޮބަފުގެ ދިގުމިން : 177 ފޫޓު (ފުޓް ކާރު 06 އިންޗި ސްކޮއަރ / ގަބަލު އިންސްޕެކްޝަން ކަފު)
20	މައި މިސްކިތުގައި އަޅާފައިއޮތް ނުވިޔަން ގެއްލުމުއްރާވާ ގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު ، މިސްކިތުގެ އުތުރުގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރާމާތު ނިންމުމަށްފަހު ކުރިންވެސް ހުރިގޮތަށް ނުވިޔަން އަޅުން
21	މިސްކިތުގެ މިހާރު ހުރި އިސްކުރު ބަނޑުގެ ދުރުގައި ނެގުމަށްފަހު ދުރި ބަދަލުކުރުން (ފާހާނާގެ މެއްޗާއި ފާހާނާގެ ބަދި އަދި ފުލޯ ޓައިލް ހިމެނޭގޮތަށް)

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝަރީޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލް 1 - ސެކިއުރިޓީ / ބޭންކް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.

……………………………… {Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office}

Beneficiary: {Name and Address of Employer}

Date:

TENDER GUARANTEE No.: ___________________________

We have been informed that ___________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ ("the IFB").

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.

At the request of the Tenderer, we ____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:

(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender; or

(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB.

This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date}twenty-eight days after the expiration of the Tenderer's Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު 2 - ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Performance Security

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated]

Date: [insert date (as day, month, and year)]

Title of the procurement: [Insert general title of the procurement]

Procurement Reference No: [insert reference]

Bank's Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]

Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity]

Performance Guarantee No:

We have been informed that …….. [name of the Contractor], (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No. . . . . . [procurement reference number of the Contract]. dated [insert day and month], [insert year], with you, for the execution of ……………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.

At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………… **[name of the currency and amount in figures]** [1]…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.

This guarantee shall expire, no later than the . . . . . day of . . . . , ... [2], and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed ….[six months][one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.

. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**

Note-

All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final document.

1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer.

2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިއުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee

ޖަދުވަލް 3 - އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Advance Payment Security

[The bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated.]

Date: [insert date (as day, month, and year)]

Title of the Procurement: [Insert general title of the procurement]

Procurement Reference No: [insert reference]

[Issuing bank's letterhead]

Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity]

ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.]

Advance Payment Guarantee No:

We have been informed that ………. [name of the Contractor] (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No……. [procurement reference number of the Contract], dated [insert day and month], [insert year] with you, for the execution of …………………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").

Furthermore, we understand that, according to the Conditions of the Contract, an advance payment in the sum …….. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance payment guarantee.

At the request of the Contractor, we …….... [name of the Bank]. hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of …….... [name of the currency and amount in figures]* (……. [amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.

It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its account number ……….[Contractor's account number]. at …….... [name and address of the Contractor's Bank].

The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …... day of ………….. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months][one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**. . . . .

Note-

All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final document.

[1] The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency acceptable to the Employer.

[2] Insert the expected expiration date of the Time for Completion. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee

ޖަދުވަލް - 4

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން	
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް	
ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	
އައިޑީ ނަންބަރު	
ހުށަހަޅާ އަގު	
ޖީ.އެސް.ޓީ	
ޖުމްލަ އަގު:	
ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް)	
މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	

[illegible] ބަދަލު ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ	[illegible] ނަގާނެ އަގު		މަސައްކަތުގެ އަގު	
[illegible] ބަދަލު ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ	[illegible] ނަގާނެ އަގު		މަސައްކަތުގެ އަގު	

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގުރާރު

- މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
- އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، މަތީގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
- މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކުރާނެ، އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ފުރިހަމަ ނަން		
ދާއިމީ އެޑްރެސް		ސޮއި ސިއްކަ
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް		
އައިޑީކާޑު ނަންބަރު		
ފޯނު ނަންބަރު		
މަޤާމް		

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝަރީޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު - 5

އެއްބަސްވުން (ނަމޫނާ)

ނަންބަރު: ....

.... އެއްބަސްވުން 2019

އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތްތައް

1. މި އެއްބަސްވުމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް (މީގެ ފަހުން މި އެއްބަސްވުމުގައި "ކައުންސިލް" މި ނަމުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް) އާއި ....، އަދި މި އެއްބަސްވުމުގައި "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް" މި ނަމުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް) އާ ދެމެދު މި އެއްބަސްވުމުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ގޮތުން، އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތް

2. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާނޭ މަސައްކަތަކީ ....

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

3. މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ .... ގެ ނިޔަލަށް .... ދުވަހެވެ.

މަސައްކަތް ފެށުން

4. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވާ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިގަންނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރުން

5. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ....، އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެން ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތަކުގެ ޚަރަދު، އެއަށް ޚަރަދުކުރަން ވާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތަކަށް ވަކިން ކައުންސިލަށް ބިލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

6. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން އެކަން އަންގާނެއެވެ. އަދި .... ހުއްދަ ހޯދަން ކައުންސިލުން އެޕްރޫވަލްކޮށް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

ކުރަންވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަގު	7.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ...........................ރުފިޔާއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމާއި ބިލުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން	8.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބިލު ހުށަހަޅާނީ ....‏. އަދި އެ ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާކަން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކޮށް ބިލު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއެކު .... ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުން	9.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ކައުންސިލާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ.
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުން	10.	މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ބޭނުންވާނަމަ، މަދުވެގެން 10 (ދިހަ) ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އަނެއް ފަރާތަކަށް އަންގައި ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ފަހު، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައިނަމަ، އެ ހިސާބަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ބިލުތައް ހުށަހަޅައި، އެ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަން ވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން	11.	މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ، ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.

1441............................

2019............................

ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން   މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން

ހެކިން

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީއޯ ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު - 6

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް / ވަސީލަތު

.1	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
1.3	ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު	
1.5	ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
1.7	ފޯން ނަންބަރު	
1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	
.2	ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކޮންފުންޏެއްގެ ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އެކިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)	
	ނަން	މަޤާމު
		މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
.3	އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯސްޓް ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު - 7

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު

1	އިއުލާން ނަންބަރު	
2	އިއުލާން ކުރި ތާރީޚު	
3	މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު	
4	ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތް	
5	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިލެއްވި ފަރާތް	
6	އެޑްރެސް	
7	އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު	
8	މޯބައިލް ނަންބަރު	
9	އީމެއިލް އެޑްރެސް	
10	ތާރީޚު	
11	ސޮއި	

Secretariat of Dhidhdhoo Council, North Thiladhummathi
Shariul Ameen, HA Dhidhdhoo, Rep. of Maldives
PO Box: RC-029, Telephone: 6500019
Email: info@hadhidhoo.gov.mv

އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ދިއްދޫ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
ޝާރިޢުލްއަމީން، ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯސްޓް ބޮކްސް RC-029، ފޯން: 6500019
އީމެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv